



Busisiwe le Bandile ba itumetse thata.

Dikolo di tswaletswe paka ya thibelonakwana ya go se  
tswele kwa ntle.

Ba itumeletse nako ya go nna gae.



Morago ga dibeke tse tlhano tsa paka ya thibelonakwana ya go se tswele kwa ntle, motho le mogoloe ga ba itumela.

"Ke dira ka natla mo go ithuteng ka inthanete. Ke kgwetlho,"  
Bandi a kgwa mowa.



Busi a dumela, "Ke tlholo geletse go ya sekolong."

"Fela jaanong, sekolo ke metlotlo ya dithopha tsa phaposi ka *WhatsApp*, *apps* tsa thuto, le mananeothuto a *TV!*" ga bua Bandi.




A tswelela, "Fela jaanong, sekolo se batla tsepamo le boineelo thata!"

Busi a bua, "Gape re tshwanetse ra bo re na le data le neteweke."




"Malapa a mantsi ga a kgone go reka data. Ba imelwa ka ntlha ya go tlhoka madi," ga bua Bandi.

Busi o nagana ka ditsala tsa gagwe, Buhle le Luka.



Busi a re, "Bana ba bangwe ba tlhoka tlamelodijo ya kwa sekolong."

O tshwenyegile, "A batsadi ba bona ba tla kgona go reka dijo tse di lekaneng?"



Bandi a re, "Re lesego. Paka e ya thibelonakwana ya go se tswele kwa ntle, tota ga e a re ama go le kalokalo kwa gae ka madi."

"Ke tota ke tlhologeletse ditsala tsa me," Busi a kgwa mowa.




A tlatsa, "Ke kgoná go buá le bona ka mogala, fela ga go tshwane. Ke rata go tshameka le bona."



Bandile a tlhomaganya, "Ke tlhoa faletse tikologo ya sekolo, barutabana, go ithuta tse dintšhwa, le go nna le ditsala."

Mmaabona a tsena mo phaposing ya bona.



"Basesana, ke fetsa go utlwa mo radiong gore dikolo di bulwa beke e e tlang," Mme a nyenya.

Busisiwe le Bandile ba itumetse!



## —Dipotso

1. Tlhalosa bokao jwa: ‘bokete jwa ditšhelete’, ‘go ithutela kgakala ka inthanete’, ‘sekema sa phepo ya dijo’.
2. A basetsana ba itumeletse paka ya thibelonakwana ya go se tswele kwa ntle? Tlhalosa karabo ya gago.
3. Bapisa go ithutela kwa sekolong le go ithutela kgakala ka inthanete. Ke tsela efe ya tseno e e leng tlhotlhwatlase?
4. Fa go ka direga taolelometsamao, ke dilo dife tse o ka di dirang ka tsela e e farologaneng?
5. A go nnile le dilo tse o di ithutileng ka botshelo ka nako ya taolelometsamao ya sekolo? Tlhalosa.
6. Nagana gore ke goreng sekolo se ne se tlhoka kgalemo le boineelo ka nako ya taolelometsamao?



Bukakanelo e ikaegile mo dipegelong tsa RX Radio.  
RX Radio ke seteišene sa radio ya bana ya  
inthanete, e dirilwe ke bana e bile e diretswe bana.

RX Radio e gasa go tswa mo Red Cross War  
Memorial Children's Hospital kwa Motse Kapa.

RX Radio e thusa bana go bua dikgang tsa matsapa  
a botlhokwa go bona.

[Etela RX Radio](#)